

# VOLI

## KOMPANIJA VOLI U SUSRET LJETNJOJ TURISTIČKOJ SEZONI RASPISUJUE KONKURS

ZA POTREBE SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U VOLI  
MARKETIMA U SLJEDEĆIM GRADOVIMA:

### BAR, SUTOMORE I PETROVAC

Sektorske radnice..... 65 izvršilaca  
Servis radnici/magacioneri .... 30 izvršilaca  
Mesari .....6 izvršilaca

### TIVAT, RADOVIĆI I RADANOVIĆI

Sektorske radnice..... 22 izvršioaca  
Servis radnici/magacioneri ..... 17 izvršilaca  
Mesari ..... 1 izvršilac

### HERCEG NOVI

Sektorske radnice..... 41 izvršilac  
Servis radnici/magacioneri .... 28 izvršilaca  
Mesari ..... 1 izvršilac

Prijave koje uključuju CV i fotografiju dostaviti  
najkasnije 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

Direkcija Kompanije VOLI  
Bulevar Josipa Broza bb  
TC VOLI II faza  
Kontakt telefon: 020 445 086  
konkurs@voli.co.me

\* Kandidati svoje prijave mogu predati i u VOLI marketima u gradovima navedenim u oglasu.



Iznos kredita zavisice od mogućnosti podnosioca: Predstavnici projektnog tima Foto: Vijesti

### U MAJU VAUČERI ZA PROJEKAT HILJADU PLUS

## Neće svi dobiti koliko bi željeli

**O**d 400 do 500 građana bi moglo riješiti stambeni problem preko projekta Hiljadu plus, a moguće je i dodatno obezbjeđenje novca ukoliko svi koji ispunjavaju uslove ne dobiju kredit, saopštili su juče predstavnici projektnog tima.

Građani su predali ukupno 731 zahtjev, a razmatra se 725 aplikacija. Građevinari su ponudili 753 stana, od čega su u izgradnji 675.

Predsjednik Projektnog odbora **Marko Čanović** kazao je da je u toku procjena kreditnih mogućnosti podnosilaca zahtjeva i da će sredinom maja biti podjeljeni prvi vaučeri nakon čega će građani moći da ugovaraju kupovinu stana.

On je podsjetio da je u prethodnom sličnom projektu preko 800 građana ispunjavalo uslove i dobilo vaučere, ali da su na kraju stan kupila 433 korisnika.

"Dešavalo se da građani sa maksimalnim iznosom kredita koji im je odobren na osnovu njihovih kreditnih mogućnosti ne mogu kupiti stan koji su planirali, ili su odustajali i iz nekih drugih

### Krov nad glavom bitniji za službenike

"Vijesti" su pitale i zašto je uopšte predviđeno da se 40 odsto kredita rezerviše za zaposlene u javnom sektoru, kada državne institucije imaju budžete za rješavanje stambenih potreba svojih zaposlenih, a Vlada finansira i fondove i stambene zadruge zaposlenih u javnom sektoru. Čanović je kazao da je tačno da neke državne institucije već pomažu svoje zaposlene da riješe stambeno pitanje, ali da se pokazalo da sve to nije dovoljno.

"Neriješeno stambeno pitanje ima 18 hiljada zaposlenih u javnom sektoru. Zbog toga je predlog Banke za razvoj Savjeta Evrope bio da se jedan dio opredijeli za njih", naveo je Čanović.

razloga. To će se dešavati i sada, ali ćemo pokušati da svima koji budu ispunjavali uslove pomognemo da riješe stambeno pitanje", kazao je Čanović.

Direktor Direktorata za budžet **Dragan Darmanović** kazao je da je fiksna kamata 3,99 odsto, što je za 1,5 do 2,5 procentnih poena manja u odnosu na komercijalne, kao i da je ovaj projekat uticao na smanjene redovnih kamata na stambene kredite.

"Dogovaramo sa bankama da učesnicima projekta ponude pod povoljnijim uslovima kredite za opremanje stana i za razliku u cijeni stana preko 1.089 eura po kvadratu koliko mogu platiti iz osnovnog kredita", kazao je Darmanović.

Direktorica jedinice koja je zadužena za implementaciju projekta, **PROCON, Sanja Mugoša** kazala je da su zahtjevi stigli iz ukupno četiri grada, od čega je 667 iz Podgorice, iz Nikšića 49, osam iz Bijelog Polja i jedan iz Pljevalja. Čanović je za 2017. najavio projekat za rješavanje stambenih pitanja građana u sjevernoj regiji. **G.K.**

### OBEZBIJEĐENO 188 HILJADA EURA

## Ministarstvo našlo novac za radnike Nike

Vlada je obezbijedila 188.273,98 eura za isplatu zaostalih plata bivših radnika mljekare Nika u stečaju, saopšteno je juče iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kako je navedeno, ministar **Petar Ivanović** je upoznao predstavnike radnika sa rješenjem i procedurom isplate koja je dogovorena sa predstavnikom Privrednog suda.

On je najavio da će Ministarstvo isplatiti dugove prema kooperantima mljekare i nastaviti da traži in-



Sa sastanka Foto: MPRR

vestitora koji će pokrenuti proizvodnju u Niki.

"Cijenim da smo danas napravili veliki iskorak i stvorili uslove da se riješi i problem isplate kooperanata. Za to nam je potrebno nekoliko mjeseci", kazao je Ivanović.

Predstavnik radnika **Veljko Đurđić**, kako je navedeno u saopštenju Ministarstva, izrazio je zadovoljstvo zbog pozitivnog ishoda za sve bivše radnike.

"Došli smo do dogovora da radnici budu isplaćeni, da se radi na povezivanju radnog staža za one bivše radnike koji su pred penzijom, a da se ostali radnici angažuju kada investitori preuzmu mljekaru", kazao je Đurđić. **G.K.**